



Anaesthetic ke eng?

Anaesthetic (ente e fokotsang bohloko) ke moriana o fuwang ngwana hore a se ke a hlokomela le ho bona, ho utlwa kapa ho elellwa letho nakong ya ho phekolwa ha hae.

Anaesthetist ke eng?

Anaesthetist (eo ka nako e nngwe e bistwang anaesthetologist) ke ngaka e ikgethileng e fanang ka ente e fokotsang bohloko ebile a hlokomela ngwana wa hao nako yohle ha a phekolwa. Mosebetsi wa rona ke ho netefatsa hore ngwana o bolokehile, o phuthulehile, ebile o fumana tlhokomelo eo a e hlokanang ho fokotsa bohloko.

Pele o tla Sepetlele:

Ngwana o hloka ho lokisetswa phekelo ya hae ka mantswe ao a a utlwisang. O hloka ho fumana ditaello tse hlakileng ka hore na ngwana o lokela ho ja le ho nwa neng pele ho phekelo ya hae. Ho bohlokwa ho latela ditaello tsena, ka ha dijo tse ding le tse ding kapa dino tse ka mpeng ya ngwana di ka nyolohela qoqothong ya hae mme tsa mo lematsa matshwafo ka nako eo a fuwang ente e fokotsang bohloko. Ho bebofalletsa ngwana dintho, o se ke wa ja kapa wa nwa ka pel'a ngwana.

Ngwan'a hao o tshwanetse ho ja dijo tse bobebe kapa lebeso la kgomo hora tse tshelatseng pele ho phekelo ya hae. Masea a ka nyantshwa dihora tse nne pele ho phekelo.

Bana ba ka nwa dino tse bonaletsang (tseo o ka kgonang ho bala koranta o e shebile le kgalaseng) jwaloka metsi, moro wa apole kapa lamunu, hora tse pedi pele ho phekelo, empa e seng dino tsa gase kapa ho ka bang le dijo tse lebeso. Mohlala: Tropika kapa ditheferetsi, mohlala: moro wa lamunu.

Pele ho Phekolo:

Ngaka ya hao e kgethetsweng ho hlaba ente ya ho fokotsa bohloko e tla o etela ka moo o robatseng pele le ya ka bookelong moo phekelo e tla etsahalang. Re kopa o re jwetse ka mathata ohle a bophelo bo botle a ka bang teng, bofokodi bo hlahang ka lebaka la dijo tseo ngwana a sa tlamehang ho di ja le dipheko tse ka nnang yaba di etsahetse pejana. Ha e be ngwana o sa tswa ba le mokgohlane, lefu la chicken pox, re tsebise ka kopo. Re tla buisana le wena ka ho tshwenyeha hoo o ka bang le hona kapa dipotso tseo o ka bang le tsona, ebile re tla bua le wena ka ditsela tse ding tseo re ka thusang ngwana ho fokotsa bohloko ha ebe ho hloka hlahala.

Ka nako tse ding ho ka hloka hlahala hore re diehise phekelo ho etsa hore ngwana a bolokehe ho feta, ka mohlala, ha ebe o na le sefuba kapa a ile a ja haufinyana le nako ya phekelo.

Bana ba bang ba ka una molemo ho nweng moriana pele ba tla sebakeng sa bookelo hore ba phuthullohe. Sena se ka buuwa le ngaka ya hao.

Ho "robala".

O tla dumellwa ho kena sebakeng sa bookelo le ngwana. O lokollohile ho ka tlisa ho hong ho ka mo etsang a ikutlwe a iketlile, jwaloka kojwana ya hae a e ratang, buka kapa sepapadiswa. O ka mo tlisetsa ntho e ka mo thabisang ha a ntse a otsela, jwaloka movie a o ratang kapa papadi ya iphone/ipad.

Ente ya ho fokotsa bohloko e fanwa ka nalete methapong kapa ka tsela ha ho hema gase. Ngaka ya hao e tla buisana le wena ka tsela e loketseng ngwana haholo-holo pele le tla sebakeng sa bookelo.

Ka kopo re tsebise ha ebe ngwana a na le dintho tseo a di ratang ho feta tse ding – bana ba bang ba se ile ba okuwa pejana mme ba na le hoo bah o thabelang ho feta dintho tse ding.

Ha e be ngwana a kgetha ho hlajwa ka nalete, re tla mo tshasa ka moriana o mo shwesang maikutlo matsohong pele a tla sebakeng sa bookelo. Ha ebe a kgetha ho hema gase, re sebedisa "mask" e kenywang hodim'a nko le molomo tsa ngwana. Gase ena e na le ho nkga ha nnyane, jwaloka ntho e tlosang setlotswa-manaleng kapa dipene tsa koki, feela ha ho na bohloko moo. Tsela ena e nka nako e teletsana mme ngwana a ka etsa metsamao e sa tlwaelehang ya mmele ha a kena borokong. Hona ho tlwaelehile mme re tla thusa ngwana ha a etsa tsena.

Re a utlwisisa hore ha se batswadi bohle ba tla thabelang ho ba ka sebakeng sa bookelo le ngwana. Ha ho na kgetello ho wena hore o kene ka sebakeng sena ha o sa ikutlwe o phuthullohile ka moo. Re teng ho o hlokomela ngwana.

Ka nako ya phekelo:

Ngaka e kgethetsweng ho hlaba ente e fokotsang bohloko o tla ba le ngwana wa hao nako yohle ha a ntse a sejetswa, a ntse a mo hlokometse ka ho tswelapele, a mo fa metsi a ka a hlokanang, moriana le thuso efe kapa efe ya ho fokotsa bohloko, hoo a ho hlokanang.

Ka mora'o:

Ka mor'a phekelo, ngwana o tla nkelwa phaphosing moo a lo follang moo a tla hlokomelwa ke mooki wa pholo. Ha a se a tshohile, o tla bitswa hore o tlo ba le yena. O lokollohile ho ka tlisa ho hong ho ka mo etsang a ikutlwe a iketlile, jwaloka kojwana ya hae a e ratang, kappa botlolo. Ela hloka hore ngwana a ka bonahala a ferekane ka lebaka la ho se tsebe moo a leng teng le hore moriana o ka etsa a se ke a o tseba qalong. Hona ho tlwaelehile ebile ho tla feta.

Ha le filha hae, ban aba bang ba na le ho batla ho imamarella ho feta ka moo ho tlwaelehileng mme ho robala ha bona ho ka fetoha bakeng sa matsatsi a itseng. O hloka feela ho mo kgothatsa ka nako ena.

Dikotsi le mathata:

Dikotsi tse tlwaelehileng haholo di tshesane, di rarolloha ka pele ebile di a fola. Di akaretsa ho batla ho hlatsa (ho sa tsotellehe na ho hlatsa ho hlile ho etsahala), qoqotho e bohloko le ho opelwa ke hlooho. Ngwana a ka ikutlwa a kgathetse ebile a ferekane ka nakwana.

Mathata a maholo e ka ba bofokodi ka lebaka la meriana, feela ha ho a tlwaeleha ebile ho hlokometswe.

Ho hong le ho hong ho ka hlahelang ngwana mabapi le phekelo ya hae, ho tla buisanwa le wena.

Kotsi eo o e nkang (Risk):

Jwalo ka ho kganna koloi, ha hona tsamaiso e ka netefatswang e se na dikotsi; feela, ditsela tsa sekwale-jwale tsa ho fana ka ente e fokotsang bohloko, meriana, tlhokomelo le thupello di dula di re etsa hore ente ena e bolokehe.

Haeba oka hloka tlhahisoleseding efe kapa efe mabapi le phekelo ya ngwan'a hao, ka kopo utlwa o lokollohile ho ka bua le ngaka ya hao.